

Ke tse kgolo mo go nna!

Setswana

Kgato

3B



Sipho R. Kekezwa



Ke tse kgolo mo go nna!
Setswana
Kgato 3B

ISBN: 978-1-77981-160-8

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Sipho R. Kekezwa

Moranolodi: Kedibon Tladi

Motshwantshi: Itebogeng Phillips

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.



Ke tse kgolo mo go nna!



Sipho R. Kekezwa

Letsatsi le le latelang ke la ga Mpati la ntlha la sekolo.

“A o nthe ketse diaporo tsa sekolo, mma?” Mpati a botsa ka tloafalo.



“Fa o fetsa go ja, ya o bone diaparo tsa gago tsa sekolo,” ga bua mme, a supile diaparo di le fa godimo ga tafole.

Mpati a ja e bile a sa bone digwere tse a sa di rateng ka fa gare ga sekotlolo.

Mpati a fofa fa setulong a simolola go phuthulola diaparo.

“Tsa me ke dife?” a botsa, a tsa diaparo bongwe ka bongwe.



Diaparo tsothe di lebega di le kgolo mo go ene ebile e se tse di ntšhwa.

“Itekanye,” mmagwe a mo kopa.

Fa Mpati a tswa ka fa kamoreng mo a neng a lekantsha diaparo, Tsebo, abuti wa gagwe, o ne a pitokologa fa fatshe ka ditshego.

Rragwe o ne a bobosela ka fa morago ga kuranta e a neng a e buisa.



“Ke tse kgolo mo go nna!” a rialo a batla go lela.
“O se belaele, moratiwa.

Ke tla di siamisa. Ka moso, o tla be o lebega sentle,”
ga bua mmagwe.

Mpati o ne a sa utlwisise mmagwe, gonne o ne a palelwa ke go tsamaya.

Mpati o ile a ipolelela gore ga a ye sekolong.

O ile a ya bolaong ka pelo e e robegileng le pono e e fetogileng ya letsatsi la gagwe la ntlha kwa sekolong.



O ile a robala a ntse a nagana ka se.

“Ditsala, yo o rwele dieta tsa ga rragwe”, mongwe wa basimane kwa sekolong a bolella ditsala tsa gagwe a supile Mpati.

“Hempe ya gagwe e ka re ke mosese,” ga bua mongwe.



“Morena Borokgwe,” wa boraro a tlatsa.

Mpati o ne a thibela dikeledi fa bana bangwe mo sekolong ba ne ba mo lebile.

Mpati a sia a leka go tshabela basimane ba ba neng ba tshegisa ka ene.

Fa a leka go ngwega, dieta tsa gagwe tse kgolo tsa mo wesa, a wela godimo ga sengwe fa sengwe se ne se fofa kwa lefaufaung.



“Ntlogeleng! Ntlogeleng!” A goa. Ke sone fela se a neng a ka se dira fa a ntse a lela.

“Mpati! Mpati, tsoga!” Mpati o ne a sa utlwe lentswe la ga mmagwe.

O ile a bula matlho a gagwe a dikeledi.



“Tsoga! Ke mo mosong!” E ne e le mmagwe ka nnete.

Mpati a tsoga fa bolaong a leba kwa le kwa.

O ne a se kwa sekolong... O ne a lokologa ka gonne
o ne a se kwa sekolong.



O ne a sa apara... O ne a gopola borokgwe ba ga
Tsebo.

O ne a gopola heme e telele! Dieta...!

“Ke...Ke opiwa ke tlhogo,” a bua a ikhupetsa gape.

“Mpati, ngwanaka, tsoga,” mmagwe a bua ka bonolo a itse se se neng se mo tshwenya.



“Bona diaparo tsa gago tsa sekolo.”

Kwa ntle ga go tsoga, a okamela ka lepai la gagwe. Fa godimo ga setilo fa kgaufi le bolao ba gagwe, go ne go na le diaparo tsa sekolo tse e neng e le tsa boemo ba gagwe.

Mpati o ne a itumeletse diaparo tsa gagwe tsa sekolo ebile a sa rate fa mmagwe a mo thusa go apara, jaaka a tlhole a dira.

Mpati a iteba, a lela. Fa a leba kwa godimo, a bona mmagwe a tshotse lepokisi. O ne a bososela go feta dikeledi tse a neng a leka go di thibela. “Mma, o nthe ketse ditlhako?”



“Ee Mpati,” go araba mmagwe Mpati.

Mpati a gokarela mmagwe ka boitumelo. “Ke a leboga, Mma.”

Letsatsi la Mpati la ntlha kwa sekolong le ne le itumedisa. Tsoatlhe di apere tshiamo. O ne a itumetse.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Bona namune
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala metomo
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Yuna o a Makala
- Basetsana ke badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa neng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e fetogile
- Lerato la mawelana

Kgato 2

- Metsi ka mo le ka mo
- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Monyai wa mathaitai
- Mosese wa mebalabala
- Sebelane sa ga Tinjiko
- Go utlwellla dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelatsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseke la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merago!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Dinotshe
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Phenyo o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona motlhatlhedi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Merriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya Phenyoo



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di thagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tswelletswe jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

